

Pretreniranost

Prof dr M.Kezunovic

Nepoznavanje osnovnih principa trenažnog procesa :
učestalost, intenzitet i trajanje, u kombinaciji sa **neadekvatnom pripremljenošću** sportista i njihovim objektivnim mogućnostima izazivaju veći broj
patofizioloških promjena u organizmu.

**Profesionalizacija u sportu i povećani
zahtjevi trenažnog procesa u cilju postizanja
boljih rezultata sa sobom nose rizik
poremećaja vitalnih funkcija u organizmu.**

Opterećenje u toku trenažnog procesa i realna mogućnost organizma često su u **velikom neskladu, a kao posljedicu izaziva premor, zamor, odnosno **pretreniranost** sportista koju neki autori nazivaju i **modernom bolešću novog milenijuma****

Pretreniranost se opisuje kao **sportska bolest** gdje dominiraju promjene u organizmu, a pojedini autori idu i dalje i **definišu je** kao **oblik akutne slabosti** organizma u toku povećanih fizičkih napora.

Pretreniranost se definiše kao neadekvatan fizički i psihički napor uslijed povećanog kvantiteta treninga
(učestalost, intenzitet i trajanje).

Pretreniranost je disfunkcija organizma na fizičke napore koji nisu adekvatno dozirani na trenutne funkcionalne mogućnosti sportista.

Simptomi koji su karakteristični za pretreniranost

- neraspoloženje i odsutnost želje za treningom
- velika nervozna i napetost
- loš san, gubitak težine i apetita
- sukcesivno opadanje rezultata
- povišenost bazalnog metabolizma koji se javlja u kasnijem periodu

Simptomi koji su karakteristični za pretreniranost

- Povećanje **pulsa** sa sporadičnim povećanjem **krvnog pritiska**.
- srčana frekfencija poslije opterećenja je viša, što za posljedicu ima subjektivne tegobe (**probadanje u predjelu srca, lupanje srca i ponestajanje dah**)
- **Vitalni kapacitet** se smanjuje

Simptomi koji su karakteristični za pretreniranost

- Promjene na EKG-u, ekstrasistolija i aritmija u miru i kod opterećenja, a to sve uslijed pojačanog dejstva simpatikusa
- Pojačana diureza u noćnim časovima,
- Bljedilo kože i iznenadno javljanje znojenja
- Povrede kod ovih sportista su češće
- Pojava leukocitoze
- Vrijeme neuro - mišićne reakcije je produženo
- Kod portistkinja često dolazi do poremećaja menstrualnog ciklusa

Wolf ističe da pretreniranost nastaje kod sportista sa izraženim neurovegetativnim i hipertireotičnim predispozicijama, kod sportista snage i brzine.

Temperament je kod sportista bitan kada analiziramo pojavu **pretreniranosti**.

Flegmatični tipovi sporije ulaze u vrhunsku formu u odnosu na **kolerične tipove** koji brzo postižu formu, jer je njihov **nervni sistem** jako osjetljiv, pa samim tim i opasnost od pretreniranosti je veća.

U sportsko - medicinskoj praksi
razlikujemo dva tipa pretreniranosti:

Bazdova, simpatička pretreniranost

Adisonizam, parasimpatikotonija

Bazedova, simpatička pretreniranost

Dominantni klinički simptomi su:

lako zamaranje

poremećaj sna

razdražljivost

smanjenje tjelesne mase

slabiji apetit

razne vrste znojenja (noćno znojenje,
znojenje ruku)

Bazdova, simpatička pretreniranost

glavobolja

bljedilo

pojava podočnjaka

lupanje srca

nelagodnost u predjelu srca praćena probodima
promjene ritma srca i ubrazani puls

povećeni bazalni metabolizam

blago povećanje temperature

promjene na koži (jasno crvenilo)

Ova pretreniranost se zove još i **pretreniranost prvog tipa** gde dominira napetost simpatičkog nervnog sistema sa pojavom agitacionog kompleksa koji se manifestuje nedovoljnim uzdržavanjem.

Ovaj tip pretreniranosti karakterističan je po tome što se sportista **osjeća bolesnim i nesposobnim za trenažni proces**.

Adisonizam, parasimpatikotonija - Pretreniranost drugog tipa

Kod ovog tipa simtomi **nisu tako jasni** kao kod prvog tipa.

Sportista ih kod **mirovanja** i pri **lakšem opterećenju** gotovo i ne primećuje.

U ovom **stadijumu karakteristično** je da i pored forsiranog treninga dolazi do stagnacije i opadanja rezultata.

Adisonizam, parasimpatikotonija - Pretreniranost drugog tipa

Simptomi su:

- vrlo izraženo brzo zamaranje
- normalan san i apetit
- normalna tjelesna masa
- bazalni metabolizam
- teperatura tijela se ne menjaju

**Adisonizam, parasimpatikotonija -
Pretreniranost drugog tipa**

Javljuju se blage promjene dijastolnog pritiska, dok su **neuro mišićne reakcije** normalne ili blago produžene.

Česte su **prehlade** zbog oslabljenog imunološkog statusa organizma.

Fiziologija fizičkog napora sportiste

Običan čovjek kod normalnog fizičkog napora angažuje oko **10 – 20%** svojih maksimalnih mogućnosti, dok kod najtežih fizičkih naprezanja angažuje **35 – 40%**.

Fiziologija fizičkog napora sportiste

Kod sportiste se najčešće koristi opterećenje između 40 – 60% u trenažnom procesu, dok u takmičarskom dijelu ova potrošnja se maksimalno kreće do 80% **kod postizanja vrhunskih rezultata.**

Opterećenje od 90% i više se smatra nefizioološkim stanjem (patološkim).

Ova opterećenja u sportu su moguća samo uz **uzimanje stimulativnih sredstava**.

Doping na vještački način otklanja umor kod sportista i teraju ga na napore koji nekada imaju i **letalan završetak**.

Fiziologija fizičkog napora sportiste

U slučajevima da kod **iskorišćenja 100% fizičkih mogućnosti** (**spasavanje iz ledene vode ili visokih planina**), gde je snaga potpuno iscrpljena, dolazi do **fatalnog završetka** zbog popuštanja mehanizma stres reakcija organizma (nakon nekoliko minuta od spasavanja).

Fiziologija fizičkog napora sportiste

Faktori iscrpljenja organizma u kombinaciji sa vrućinom (toplotni udar),

napor u kombinaciji sa **hladnoćom** (alergijski kolaps na hladnoću),

napor u kombinaciji sa **smanjenom koncentracijom O²** na visokim planinama (ortostatski kolaps na visokim planinama) može da izazove i **smrt** kao kod davanja **doping** sredstava.

Fiziologija fizičkog napora sportiste

Najbitnije je konstatovati da **pravilno doziranim treningom** kod zdravog utreniranog sportiste absolutno **ne može** da dođe do **smrti**.

Fiziologija fizičkog napora sportiste

Promjene organizma nastale uslijed nefiziolоškog napora izazivaju kolapse različitih etiologija i to:

- kolaps od iscrpljenosti (**dolazi do potpune iscrpljenosti glikogena u mišićima, jetri i srčanim mišićima**).

Fiziologija fizičkog napora sportiste

Kod slabo i neredovno treniranog sportiste često srećemo kolaps iscrpljenosti, kolaps zbog presunga (srećemo kod ronilaca bez aparata).

Opisani i kolapsi usled hipoglikemije, kao i vazomotorni kolaps.

Preventiva pretreniranosti

Selekcija sportista u najmlađem uzrastu i pravo usmjerenje prema sportu koji najviše odgovara.

Formiranje **stručnog tima** koji će voditi trenažni proces sportiste, odnosno ekipe (trener, sportski ljekar, maser, kondicioni trener)

Preventiva pretreniranosti

Sagledavanje **individualnih i ekipnih**
sportova sa posebnog aspekta

Priprema programa dnevnog, nedeljnog,
mjesecnog i godisnjeg treninga koji je
kompatibilan sa takmicarskim kalendarom

Preventiva pretreniranosti

Trening dozirati (kvantitet treninga) prema funkcionalnim potrebama sporta, prema uzrastu sportista i prema rangu takmičenja.

U toku kalendarske godine organizovati najmanje tri **ljkarska pregleda** sportista i to:
prije početka zimskih priprema (decembar),
pred početak proljećnog dijela takmičenja
(februar, mart) kao i
na kraju takmičenja (juli - avgust).

Ishrana se određuje precizno prema sportu, prema individui sportiste bilo u individualnom ili ekipnom sportu.

Obavezno **uzimanje tečnosti** (vode) zbog velikog značaja vode u vezivanju glikogena - 2,7ml vode vezuje 1gr glikogena

[Preventiva pretreniranosti](#)

Dozirano uzimanje vitamina i minerala u cilju spriječavanja devitaminizacije i demineralizacije koje štetno djeluju na rezultate i zdravlje sportista

Adekvatna sportska oprema za treninge i takmičenje u odnosu na klimatske faktore i uslove sportskog borilišta.

Adaptacioni mehanizmi za takmičenje na drugim kontinentima

Terapija liječenja pretreniranosti

Najvažnije je da se **na vrijeme otkrije pretreniranost** i da se odmah počne sa liječenjem.

Prvi znakovi se najčešće **teško otkrivaju** na samom početku, najviše zahvaljujući **neadekvatnoj saradnji** u samom stručnom štabu, gde trener i doktor sa jedne strane i sportista sa druge strane nisu sinhronizovani (fizička pripremljenost), a sve iz straha sportiste da ne izgubi mesto u timu.

Terapija liječenja pretreniranosti

Kad se **dijagnostikuje pretreniranost** u individualnom sportu, daleko je lakše preduzeti odgovarajuće mjere, a na **prvom mjestu** je uraditi određena medicinska testiranja.

U kolektivnom sportu opredjeliti se za medicinske testove koji su odgovarajući za tu sportsku granu.

Terapija liječenja pretreniranosti

U zavisnosti od pretreniranosti (kojoj grupi pripada) **obavezno smanjiti** intenzitet treninga, **dozirati** ponavljanje serija na osnovu pulsa sportiste i praviti **veće pauze** između ponavljanja serija.

Promjeniti vježbe koje su bile dominantne u prethodnom periodu, **izbjegći monotonost** treninga.

Terapija liječenja pretreniranosti

Ako je u pitanju **Bazedova - simpatička pretreniranost**

Prekinuti potpuno sa treningom dvije do tri nedelje uz promjenu mesta boravka.

Takođe, dobra je varijanta sa **aktivnim odmorom** u prirodi, na planini, pored jezera, rijeka i slično.

Koristiti blage masaže, fizikalne tretmane, saune.

Terapija liječenja pretreniranosti

Ishranu obogatiti esencijalnim amino - kiselinama posebno valinom, lecitinom i izolecitinom.

Uzimati veće koncentracije vitamina C, vitamina E, B-kompleksa, a posebno vitamina B6.

Uzimati minerale Ca i Mg u odnosu 2 : 1

Terapija liječenja pretreniranosti

Ako je **pretreniranost parasimpatičkog tipa oporavak je brži** čak, u nekim slučajevima, uz blagu korekciju trenažnog procesa, sportista se vraća sportskim aktivnostima za nekoliko dana.

HVALA NA PAZNJI !